

Molemo o itse nako

Setswana

Kgato

5



Zandile Malaza



Molemo o itse nako

Setswana

Kgato 5

ISBN: 978-1-77981-429-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Zandile Malaza

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Jesse Pietersen

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.



Molemo o itse nako



Zandile Malaza



Molemo o na le tshupa nako e ntsha ebile o ithuta nako.


“O itse go bala nako, Molemo,” Ga bua Koko.

Molemo o na le bothata bo le bongwe ba go se tshware nako. (O latelwa ka metlha). O dira dilo tsotlhe ka bonya tota.

“Jaanong ke ura ya borataro. Molemo,” ga bua Koko. “Ke nako ya dijo tsa bosigo!”

Molemo o ja dijo tsa gagwe tsa maitsiboa ka bonya.

“Mosimane yo o bonya jaaka seboko,” Koko o a nagana.





“Ke nako ya bosupa jaanong, Molemo.”
ga bua Koko.” Ke nako ya go tlhapa go
ipaakanyetsa go robala.”

Molemo o borosela meno ka bonya. O
ipaakanyetsa go robala ka bonya.

“Mosimane yo o bonya jaaka kgopa,” Koko
o a nagana.

Ka ura ya borataro moso o o latelang,
Molemo o sa ntse a robetse.

“Tsoga, Molemo!” ga bua KoKo.

“Mosimane yo o bonya ekete mogokolodi,” o
a nagana.





Ke ura ya bosupa mo mosong, “Itlhaganele, Molemo,” ga bua Koko.

“O tlile go tsena thari kwa sekolong.”

Molemo o tlhapa ka bonya. O apara ka bonya. O ja difitlholo ka bonya.

“Mosimane yo o bonya e kete leobu,” Koko o a nagana.

Ke nako ya borobedi mo mosong.


Molemo o latetswe.

Bana botlhe ba setse ba ile.

“Itlhaganele Molemo!” ga bua Koko.

Fela Molemo o tsamaya ka bonya go ya sekolong, a tsamaya a ikhutsa mo tseleng.

”Mosimane yo o bonya jaaka khudu,” Koko a nagana.





Ka ura ya bolesome Molemo o tsena ka bonya mo phaposing.

Mongwe le mongwe o a mo lebelela. O thari tota.

Molemo ga a rate fa a lebelelwa jaana, ga a tseege sentle.


“Ke nna bonya le go tsena thari gape,” a ipolelela. Nka seka ka tlhola.

Moso o o latelang, Molemo a tsoga go sa le gale a lebelela tshupa nako ya gagwe. Ke ura ya botlhano. Koko o santse a robetse.

Ka bonako, Molemo a ipaakanyetsa go ya sekolong.

Gompieno ga a tlhole e le Molemo wa khudu. Gompieno ke Molemo wa lengau!





Molemo o ne a ya ka bonako kwa sekolong.
A lebelela tshupa nako ya gagwe.

Ke nako ya bosupa mo mesong, ke wa ntlha
go filtlha kwa sekolong.



Gompieno Molemo ga a latelwa.

O itse nako. A tswela pele ka go nna mo nakong.

Koko o itumetse ka ene!



Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di thagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

